

## t29\_connsp\_2

(TMbU76ApAFJgtkb3c1yjiqV3YYAGDSYG2wc)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m2\_connsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1\_tarski X0 X1) \wedge (r1\_tarski X1 X2)) \Rightarrow (r1\_tarski X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (r1\_tarski (k1\_tops\_1 X0 X1) X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2\_connsp\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((m2\_connsp\_2 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (r1\_tarski X1 (k1\_tops\_1 X0 X2)))))) \quad (4)$$

### Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m2\_connsp\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (r1\_tarski X1 X2)))$$